

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 1: Onyankopɔn Ayɛ Pa

Asɛm Titire: Onyankopɔn na ɔbɔɔ ade nyinaa, na ɔbɔɔ nnipa sɛ wɔnhu ne suban mu.

Nsɛm Titire:

- Onyankopɔn na ɔbɔɔ wiase ne ade nyinaa a ɛwɔ mu.
- Onyankopɔn bɔɔ nnipa wɔ ne ho nsusui mu, a ɛkyerɛ sɛ yɛtumi da ne dɔ, ayamyɛ ne nneyɛɛ mu adi.
- Nnipa yɛ ɔsom bo ma Onyankopɔn, na ɔde dwuma titire maa yɛn wɔ n’ade mu.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ

“Woyɛ ɔsom bo, yɛn Awurade ne yɛn Nyankopɔn, sɛ w’anya anuonyam ne nidi ne tumi, efisɛ wonee ade nyinaa.”

— Adiyisɛm 4:11a

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Munsusuw Genesis ti 1 bom sɛ abusua na mommɔ adwene ho wɔ nneɛma nyinaa a Onyankopɔn bɔɔ no ho.
- Kae wo ba sɛ Onyankopɔn yɛɛ no wɔ n’anim mu, na ɔtumi da ne dɔ adi wɔ n’asɛm ne nneyɛɛ mu.
- Hwehwɛ akwan a mobefa so anya nidi wɔ Onyankopɔn ayɛ ho—mommra abɔnten, monhwɛ mmoa, nnua, anaa ɔsoro, na momfa ayɛda mma Onyankopɔn n’adesosɛm ho.

Meda Mo Ase!

Yɛda mo ase sɛ mote yɛn ho ma mo ba nyamesom mu nkɔso. Sɛ mo wɔ nsɛm bi a mobisa a, momma yɛn nte.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 2: Bɔne a Edi Kan

Asem Titire: Sɛ bɔne kyekyere yɛn fi Onyankopɔn ho mpo a, n’adɔe de yɛn bebɛn no bio.

Nsem Titire:

- Adam ne Hawa antie Onyankopɔn, na bɔne no bubu wɔn ne Onyankopɔn ntam asomdwoe.
- Bɔne gye nnipa fi Onyankopɔn ho, nanso Onyankopɔn dɔ yɛn, na ɔyɛɛ nhyehyɛɛ sɛ ɔbegye yɛn nkwa.
- Onyankopɔn hyɛɛ bɔ sɛ ɔde ɔgyefo bɛba (Yesu) a ɔde yɛn besan akɔ n’anim.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae

“Woyɛ ɔsom bo, yɛn Awurade ne yɛn Nyankopɔn, sɛ w’anya anuonyam ne nidi ne tumi, efisɛ wonee ade nyinaa.”

— Adiyisɛm 4:11a

Dwumadi:

Gospel Hand: Akuafo no suae Asempa no de nsateaa akwan a ɛboa ma wɔkae Onyankopɔn nkwagye nhyehyɛɛ a ɛnam Yesu so.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Monsusuw Genesis ti 3 bom na monkasa fa Adam ne Hawa bɔne ho a ɛdan nneɛma nyinaa, nanso Onyankopɔn dɔ wɔn so ara.
- Kyekyere wo ba sɛ ɔmfɛ n’awerɛhoɔ nka ho sɛ ɔyɛ mfomso, na kae no sɛ Onyankopɔn da ho ara retwen sɛ ɔde bɛkyɛ no.
- Mɔkyerɛ Gospel Hand sɛ abusua na monkasa fa Yesu ho sɛ ɔno ne mmoa a Onyankopɔn de maa bɔne ho asem no.

Meda Mo Ase!

Yɛda mo ase sɛ mote yɛn ho ma mo ba nyamesom mu nkɔso. Sɛ mo wɔ nsem bi a mobisa a, momma yɛn nte.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 3: Mmienu Mmienu Ne Osuo Kɛse

Asɛm Titire: Onyankopɔn da ne bɔhyɛ so daa, sɛnea yɛntɛ n’akwan ase mpo.

Nsɛm Titire:

- Noa gyidii na ɔtiee Onyankopɔn, sɛnea ɛyɛɛ den na ɛnni nkyerɛase mpo.
- Onyankopɔn gyee Noa ne ne abusua nkwa na ɔde ɔsorokɔkɔ no maa wɔn sɛ abɔkyere sɛ ɔbeyɛ n’apɛde.
- Onyankopɔn da ne bɔhyɛ so daa, na yɛtumi gyidi wɔ no ho sɛnea yɛn ani nnyae nhwehwɛe nyinaa mpo.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae

“Woyɛ ɔsom bo, yɛn Awurade ne yɛn Nyankopɔn, sɛ w’anya anuonyam ne nidi ne tumi, efisɛ wonee ade nyinaa.”

— Adiyisɛm 4:11a

Dwumadi:

Trust Walk: Akuafo kɔ akwan wɔ wɔn ani so wɔ kataa mu, na ɛkyerɛ wɔn sɛnea ɛte sɛn sɛ wobɛgyidi obi a w’ani nntumi nhu n’anim.

Promise Chain: Akuafo yɛ abɔhyɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn a ɛkyerɛ Onyankopɔn bɔhyɛ a wɔde kɔ fie sɛ akyinnye sɛ Onyankopɔn yɛ nokware daa.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Monsusuw Genesis ti 6-9 bom na monkasa fa Noa ho sɛ ɔgyidii Onyankopɔn sɛnea afoforɔ anngye no.
- Boa wo ba ma ɔbeyɛ adwene fa kwan a ɔbefa so ada n’gyidi adi wɔ Onyankopɔn mu saa nnawɔtwe yi, sɛnea ɔntɛ nea ɛrekɔ so nyinaa mpo.
- Sɛ mubehu ɔsorokɔkɔ a, monkasa fa Onyankopɔn abɔhyɛ ho ne sɛnea ɔda ne bɔhyɛ so daa.

Meda Mo Ase!

Yeyɛ anigye paa sɛ wo ba kɔ yɛn ho wɔ saa ɔkwan yi mu ankyerɛkyerɛ a ɛfa gyidi wɔ Onyankopɔn abɔhyɛ ho. Sɛ mo wɔ nsɛm bi fa nea yɛkasae ho anaa kwan a mobefa so akɔ so ne mo ba kasa wɔ fie a, momma yɛn nte.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 4: Abɔhyɛ Kɛsɛ fi Onyankopɔn Kɛsɛ ho

Asɛm Titire: Yesom Onyankopɔn a ɔda ne bɔhyɛ so daa.

Nsɛm Titire:

- Onyankopɔn hyɛ Abraham abɔhyɛ kɛsɛ sɛ ɔbehira no ne wiase nyinaa wɔ n’abusua mu.
- Abraham gyidii Onyankopɔn ho sɛnea ɔnnim nhyehyɛ no nyinaa mpo.
- Onyankopɔn da ne bɔhyɛ so, na yetumi gyidi no nne sɛnea Abraham yɛ no.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ

“Woyɛ ɔsom bo, yɛn Awurade ne yɛn Nyankopɔn, sɛ w’anya anuonyam ne nidi ne tumi, efisɛ wonɛɛ ade nyinaa.”

— Adiyisɛm 4:11a

Dwumadi:

Count the Stars Object Lesson: Wɔde nsuo nsemfua mu nsɛkɛɛ ne nsoromma nsɔhwɛ de ma akuafo no hui sɛ Onyankopɔn abɔhyɛ kɛsɛ a ɔhyɛ Abraham na ɛboro nea w’aniso betumi ahu.

Promise or Not a Promise Game: Akuafo bɔɔ agorɔ a ɛkyerɛ wɔn nea ɛyɛ nokware abɔhyɛ a Onyankopɔn hyɛ, a ɛboa wɔn ma wɔte ase sɛ Onyankopɔn abɔhyɛ yɛ nokware daa.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Monsusuw Genesis ti 12 ne 15 bom sɛ abusua. Monkasa fa abɔhyɛ a Onyankopɔn hyɛ Abraham ho.
- Kyekyere wo ba ma ɔnsusuw abɔhyɛ baako a Onyankopɔn hyɛ a ɔbɛkaɛ berɛ a ɔde hu anaa ɔnye denam.
- Monkasa fa akwan a mo abusua betumi de gyidi Onyankopɔn ho bom—te sɛ mpaeɛ berɛ a morehyia nneɛma a munnim anaa nneɛma a ɛyɛ den.

Meda Mo Ase!

Yɛda mo ase sɛ moama yɛn abeka mo ba gyidie akwantuo ho. Yɛyɛ anigye sɛ yɛhwɛ sɛnea wɔresua Onyankopɔn abɔhyɛ na wɔregyidi no akɔanim da biara. Sɛ mo wɔ nsɛm bi anaa mo pɛ nsɛm a mobefa so akɔ so kasa wɔ fie a, yɛpɛ sɛ yɛboa mo.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 5: Asɔhwɛ Kɛsɛ

Asɛm Titire: Onyankopɔn na ɔma biribiara—sɛnea yɛntɛ ase mpo.

Nsɛm Titire:

- Onyankopɔn sɔɔ Abraham gyidi hwɛɛ sɛ ɔbɛyɛ afɔrebɔde ne ba Isak.
- Abraham gyidii Onyankopɔn ho sɛnea ɛnni nkyerɛase mpo.
- Onyankopɔn maa ɔkraman wɔ bere pɔtee mu, na ɛkyerɛ sɛ ɔno ne yɛn hwɛsofo.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ

“Awurade da ne bɔhyɛ so daa; ɔyɛ ayamye wɔ n’ade nyinaa mu.”

— Dwom 145:13b

Dwumadi:

Would You Rather – Trust Edition: Mmofra yɛɛ abɔden nsɛm ho apaw fa gyidi ho, na ɛboa wɔn ma wɔde Abraham gyidi hyɛɛ adwene.

Story Motions: Wɔbɔɔ Bible anansesɛm no wɔ Abraham ne Isak ho de nsateaa dwumadi ka ho sɛnea ɛma akuafo no ne asɛm no bɔ abɔ.

God Provides Craft: Akuafo yɛɛ mfonini a ɛkyerɛ Abraham, Isak ne ɔkraman no sɛnea ɛbɛkaɛ wɔn sɛ Onyankopɔn ma ɔhaw ho mmoa wɔ bere pɔtee mu.

Sacrifice Sorting Game: Akuafo yɛɛ agoro a wɔde kyekyeree nneɛma a ɛyɛ mmɛrɛ anaa ɛyɛ den sɛ wobɛgyae, na wɔsuae sɛ gyidi wɔ Onyankopɔn ho betumi akyerɛ sɛ yɛde nneɛma a ɛsom bo yɛn bema no.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Monsusuw Genesis ti 22 bom na monkasa fa Abraham ho sɛ ɔgyidii Onyankopɔn ho sɛnea ɛyɛɛ den mpo.
- Boa wo ba ma ɔnsusuw berɛ a ɔwɔɛ sɛ ɔbɛda gyidi Onyankopɔn ho na kae no sɛ Onyankopɔn ma nea ɛho hia wɔ bere pɔtee mu.
- Kyekyere wo ba ma ɔkaɛ Dwom 145:13b na monkasa fa ho sɛnea ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn da ne bɔhyɛ so daa.

Meda Mo Ase!

Yɛda Onyankopɔn ase sɛ wo ba kaa yɛn ho wɔ saa anansesɛm kɛsɛ yi ho a ɛfa gyidi ne Onyankopɔn mmoa ho. Yɛyɛ anigye sɛ yɛhwɛ sɛnea wɔresua Onyankopɔn nokwaredi, sɛnea ɔda ho daa mpo berɛ a abrabɔ yɛ ɔhaw. Sɛ ɛwɔ kwan bi a yɛbetumi aboa mo abusua sɛ mokura gyidi bom a, momma yɛn nte.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 6: Fi Abura Kɔɔ Ahenni Mu

Asɛm Titire: Sɛnea nneɛma bɔne ba mpo a, metumi gyidi Onyankopɔn apɛde pa.

Nsɛm Titire:

- Yosef kɔɔ mu wɔ nneɛma den bebreɛ mu, nanso ɔgyidii Onyankopɔn wɔ nsɛm biara mu.
- Yosef de kyɛ maa ne nuanom, na ɛkyerɛɛ gyidi wɔ Onyankopɔn akwan kese mu.
- Yɛtumi gyidi Onyankopɔn sɛ ɔde nneɛma beyɛ papa wɔ yɛn abrabɔ mu, na yɛtumi paw sɛ yɛbɛkyɛ afoforo.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ

“Awurade da ne bɔhyɛ so daa; ɔyɛ ayamye wɔ n’ade nyinaa mu.”

— Dwom 145:13b

Dwumadi:

Bitter vs. Sweet Forgiveness: Mmofra didii ankaa a ɛnni sika ne a ɛwɔ sika so, na wɔhunuu sɛnea anibere tumi dan sɛnea yɛde kyɛ yɛn ho.

Good Thing, Bad Thing—But God: Mmofra boa maa wɔyɛɛ Yosef abrabɔ anansesɛm no, na wɔsuae sɛ Onyankopɔn ka ne ho wɔ ne brabɔ mu berɛ a nneɛma yɛ den ne berɛ a ɛyɛ papa nyinaa.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Monsusuw Genesis ti 37-50 bom na monkasa fa Yosef abrabɔ mmoroso ne fam anaa soɔ.
- Bisa wo ba sɛnea ɔbɛkyerɛ kyɛ daa saa nnawɔtwe yi—ɛnyɛ ɔdɔfo, nua anaa abusuafoɔ bi.
- Monkasa fa berɛ a mo abusua hyiaɛ ɔhaw mu, na sɛnea mohunuu Onyankopɔn nsa a ɛyɛ papa wɔ mu.

Meda Mo Ase!

Yɛyɛ anigye sɛ wo ba kaa yɛn ho wɔ saa nkyerɛkyerɛ yi ho a ɛfa gyidi ne kyɛ ho. Yɛn mpaebɔ ne sɛ saa anansesɛm yi bɛboa wɔn ma wɔahu sɛ Onyankopɔn ka wɔn ho wɔ nsɛm nyinaa mu, sɛnea ɔkaa Yosef ho. Meda mo ase sɛ mokɔ so de mo ho to wɔn gyidie akwantuo so wɔ fie.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 7: Anantwiwa, Apɔnkyerɛne ne Farao—Ao!

Asɛm Titire: Onyankopɔn tumi kyere sɛ ɔhwɛ ne nkurɔfo nyinaa so—me nso ka ho!

Nsɛm Titire:

- Onyankopɔn de Mose dii dwuma ma ɔde ne nkurɔfo fii Misraim.
- Onyankopɔn kyereɛ n’ahooden wɔ mmerɛwa du so sɛ ɔbegye ne nkurɔfo.
- Onyankopɔn ye otumfo na ɔhwɛ ne nkurɔfo so, yen nso ka ho nne.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae

“Awurade da ne bɔhyɛ so daa; ɔye ayamyɛ wɔ n’ade nyinaa mu.”

— Dwom 145:13b

Dwumadi:

Object Lesson – Wosuae sɛn wɔ Onyankopɔn ho?: Wɔde bo ne nsuo kɔkɔ a ɛgye nsuo too ho, na mmofra hui senea koma a ɛye duru (te sɛ Farao) ne koma a ɛye mmerɛ a ɛretwen tie Onyankopɔn kɔ akwan.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Monsusuw Exodus ti 1-14 bom na monkasa fa mmerɛwa du no ne senea Onyankopɔn kyereɛ ne tumi ho.
- Monkasa fa akwan a mo abusua betumi anya “koma mmerɛ” ma Onyankopɔn—senea mote, mogyedi, na motie no saa nnawɔtwe yi.
- Sɛ wo ba hyia ɔhaw mu a, kae no sɛ Onyankopɔn ye otumfo na ɔda ne bɔhyɛ so daa.

Meda Mo Ase!

Yɛye anigye sɛ wo ba ne yen kaa ho sɛ yereye nhwehwɛmu wɔ Onyankopɔn tumi ne ne mmoa ho. Yen mpaebɔ ne sɛ saa nkyerɛkyerɛ yi beboa mo abusua ma moahu sɛ Onyankopɔn ye nokware daa na ɔwɔ ho retu yen nkwa. Sɛ mope nsɛm bio a mobefa so akɔ so kasa wɔ fie a, yɛwɔ ha sɛ yɛbeboa mo.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 8: Onyankopɔn Apɛde Du

Asɛm Titire: Onyankopɔn de n'apɛde maa yɛn sɛnea yɛbedɔ no na yɛadɔ afoforo.

Nsɛm Titire:

- Onyankopɔn de Apɛde Du maa yɛn sɛnea yɛbedɔ no na yɛadɔ afoforo.
- Obiara nntumi nnyina Onyankopɔn apɛde so pɛpɛɛpɛ—yɛn nyinaa hia ne mfa.
- Yesu yɛɛ ɔnni nokware pɛpɛɛpɛ na ɔde adom ma yɛn berɛ a yɛnya nkɔsɔɔ.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ

“Awurade da ne bɔhyɛ so daa; ɔyɛ ayamyɛ wɔ n'ade nyinaa mu.”

— Dwom 145:13b

Dwumadi:

Commandment Chain: Mmofra yɛɛ krataa nkɔnsɔnkɔnsɔn a nkɔnsɔ biara gyina hɔ ma apɛde baako anaa kwan a wubetumi ada dɔ adi wɔ Onyankopɔn ne afoforo ho.

Missing the Mark: Mmofra yɛɛ nsɔhwɛ a ɛkyerɛ sɛnea ɛyɛ den sɛ obi betumi akɔpue gyinabea ne ho—te sɛnea yɛn nntumi nnyina Onyankopɔn apɛde so pɛpɛɛpɛ wɔ Yesu nkyɛn.

Real-Life Choices: Mmofra huu sɛnea Apɛde Du da wɔn abrabɔ mu nsɛm ho na wɔkyerɛɛ kwan a wɔbɛfa so ada wɔn adi wɔ saa nnawɔtwe yi.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Kɔ so fa Apɛde Du ne wo ba kɔ so hwɛ, na monkasa fa nea ɛyɛ den sen wɔ wɔn abrabɔ mu.
- Kyekyerɛ wo ba ma ɔpaw apɛde baako a ɔbɛyɛ adwene sɛ ɔde betie wɔ saa nnawɔtwe yi.
- Kae wo ba sɛ berɛ a ɔyɛ mfomso a, ɔtumi bisa Yesu kye na ɔbɛgyedi no mmɔa sɛnea ɔbɛyɛ apaw pa bio.

Meda Mo Ase!

Yɛyɛ anigye sɛ yɛhwɛ sɛnea wo ba resua Onyankopɔn nokware ho! Yɛn mpaɛbɔ ne sɛ saa nkyerɛkyerɛ yi bɛkyerɛ wɔn sɛ Onyankopɔn apɛde nye ho asɛm pɛpɛɛpɛ, na mmom yɛ ho asɛm sɛnea yɛbedɔ Onyankopɔn, yɛadɔ afoforo, na yɛasua gyidi wɔ Yesu mu da biara. Meda mo ase sɛ moama yɛn akɔ so ne mo bom wɔ saa akwantuo yi mu.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 9: Nkɔmhyɛ fa Mesia ho

Asɛm Titire: Agya Nyankopɔn somaa ne Ba sɛ ɔmmɛgye wiase nkwa—me nso ka ho.

Nsɛm Titire:

- Onyankopɔn hyɛɛ bɔ tete sɛ ɔde ɔgyefo bɛba, na Yesu yɛ bɔhyɛ no mu baako pɛ.
- Yesu wɔ din ahorow titire bebre—*Ɔkyerɛkyerɛfo Anuonyamfo, Onyankopɔn a Ɔwɔ Tumi, Agya a Ɔwɔ Daakye Nyinaa, Asomdwoe Hene*—na saa din no kyere ɔno ne nea ɔyɛ ne sɛnea ɔboa yɛn.
- Onyankopɔn dii ne bɔhyɛ so sɛ ɔsoma Yesu efisɛ ɔdo yɛn na ɔpɛ sɛ yɛhununu no.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ

“Enne wɔawo Moagyefo—yɛn Mesia, Awurade—wɔ Betlehem, Dawid kuropɔn mu!”
— Luka 2:11

Dwumadi:

Matching Promises: Mmofra san hwɛɛ nsɛm a yeasua dedaw, na wɔde mmere mu Bible nnipa bɔhyɛ a Onyankopɔn hyɛɛ wɔn ho, na ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn da ne bɔhyɛ so daa.

Jesus’ Special Names Match-Up: Mmofra suae Yesu din a wɔwɔ Yesaia 9:6 mu na wɔkyerɛ sɛnea din no kɔ fa abrabɔ mu nneɛma ho a Yesu boa yɛn wɔ nne da.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Monsusuw Yesaia 9:6 bom na monkasa fa nea Yesu din baako baako kyere ho na ma wo ba nte ase.
- Monkasa fa sɛnea Yesu boa yɛn nne, sɛnea wɔhyɛɛ bɔ tete no.
- Kyekyere wo ba ma ɔbɔ mpae kyere Yesu saa nnawɔtwe yi berɛ a ɔhia mmoa, awerɛhyem anaa asomdwoe.

Meda Mo Ase!

Yɛyɛ anigye kɛsɛ sɛ yɛhwɛ wo ba resua sɛ Yesu ne mmuae a Onyankopɔn hyɛɛ bɔ mu. Meda mo ase sɛ mote yɛn ho wɔ saa akwantuo yi mu sɛnea yɛboa mmofra ma wɔhununu sɛ Onyankopɔn do wɔn na Yesu ka wɔn ho da biara.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 10: Onyankopɔn Nhyehyɛ a Ɛyɛ Anisɔ

Asɛm Titire: Efisɛ Onyankopɔn dɔ yɛn, yetumi gyidi ne nhyehyɛ mu, sɛnea Maria yɛe no.

Nsɛm Titire:

- Onyankopɔn somaa ɔbɔfo ka kyerɛ Maria sɛ ɔbɛwo abɔfra titire bi—Yesu, Onyankopɔn Ba no.
- Maria antee biribiara mu yie, nanso ɔkae “Yiw” na ɔgyidii Onyankopɔn nhyehyɛ mu.
- Onyankopɔn frɛ yɛn nso nne sɛ yɛnngyidi no, sɛnea nneɛma tumi yɛ anisɔ anaa hu de yɛn so mpo.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae

“Ɛnne wɔawo Moagyefo—yɛn Mesia, Awurade—wɔ Betlehem, Dawid kuropɔn mu!”

— Luka 2:11

Dwumadi Titire:

Trust Fall: Akuafo yɛe nsɔhwɛ a ɛkyerɛ sɛnea ɛte sɛn sɛ wode wo ho to obi so, na wɔkɔfaa so kyerɛ sɛnea Maria gyidii Onyankopɔn ho.

God Can Use Me Cards: Mmofra yɛe akɔdɛɛ a ɛkae wɔn sɛ, sɛnea Maria yɛe no, Onyankopɔn betumi de wɔn nso adi dwuma wɔ ne anansesɛm kɛse mu.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Monsusuw Luka 1:26–38 bom na monkasa fa Maria ho sɛnea ɔgyidii Onyankopɔn ho sɛnea ɔnnim biribiara yie mpo.
- Kyekyere wo ba ma ɔbɛyɛ adwene wɔ biribi a ɔbetumi de n’ani akyerɛ Onyankopɔn gyidi ho saa nnawɔtwe yi.
- Kae wɔn sɛ Onyankopɔn dɔ wɔn na ɔbetumi de wɔn ayɛ adwuma sɛnea wɔbɛda n’adɛ adi akyerɛ afoforo.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ moama yɛn abɛka mo ba akwantuo a ɔresua Onyankopɔn anansesɛm kɛse ho. Yɛnya nkamfo sɛ yɛhwɛ wɔn suae sɛ Onyankopɔn betumi de obiara ayɛ adwuma—wɔn akɔneaba ho nhia—sɛnea ɔyɛ nhyehyɛ no mu. Yewɔ anigye sɛ yɛbekɔ so ne mo abusua bom sɛnea yennyini wɔ gyidi Yesu mu.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 11: Di Nsoromma Akyi, Hunu ɔhene no

Asem Titire: Sɛ yete Yesu Asempa a, yetumi paw sɛ yɛbɛgye no anigye so.

Nsem Titire:

- Yosef, Anyansafo no, ne Herode tee Yesu ho asem—nanso wɔn nyinaa yɛɛ mmuae a ɛkɔ fam nyinaa.
- Yosef gyidii na ɔtiee Onyankopɔn, sɛnea ɛyɛɛ den mpo.
- Anyansafo no nyaa anigye kɛse na wɔsomaɛ Yesu.
- Herode poo Yesu efisɛ ɔpɛɛ n’ankasa akwan pɛ.
- Nnɛ yɛn nso tumi gye Yesu anigye so efisɛ ɔno ne Agyefo a Onyankopɔn hyɛɛ bɔ.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ

“Ennɛ wɔawo Moagyefo—yɛn Mesia, Awurade—wɔ Betlehem, Dawid kuropɔn mu!”
— Luka 2:11

Dwumadi Titire:

What’s Your Response?: Mmofra yɛɛ nsehwe a ɛkyerɛ sɛnea obi betumi anya mmuae pa anaa mmuae bɔnɛ wɔ nneɛma a ɛda ho mu.

Three Corners – Responding to the King: Mmofra suae sɛnea Yosef, Anyansafo ne Herode yɛɛ mmuae wɔ Yesu ho na wɔdwinnwen wɔ wɔn ankasa mmuae ho.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Monsusuw Mateo ti 1–2 bom na monkasa fa sɛnea nnipa yɛɛ mmuae wɔ Yesu awo mu ho.
- Bisa wo ba sɛnea ɔbetumi agye Yesu anigye so saa nnawɔtwe yi.
- Fa wɔn Yesu adwuma-adeɛ no yɛ akɔntabuo sɛnea mobɛfa so aka Asempa no akyerɛ afoforo.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ mokaa yɛn ho wɔ yɛn afahye a yɛkɔ so yɛ wɔ Asempa kɛse yi ho—Yesu ne Agyefo! Wo ba resua sɛ ɔbetumi agye no anigye so, sɛnea Anyansafo no yɛɛ no. Yɛyɛ anigye sɛ yɛhwe wɔn nteaseɛ wɔ Yesu ho a ɛkɔ so nyinaa da koro koro mu.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 12: Afehyia Pa a Ɛyɛ Kɛse Sen Biara!

Asɛm Titire: Sɛ yete Yesu awo ho Aɛmpa a, yetumi paw sɛ yɛbɛgye no anigye so.

Nsɛm Titire:

- Abɔfo no kyereɛ Yesu awo ho Aɛmpa kyereɛ ɔhwɛfoɔ mpɔtam ho.
- Ɔhwɛfoɔ no gyee anigye so, wɔtɔɔ ntɛm kɔhwɛɛ Yesu, na wɔkaa nea wohui no kyereɛ obiara.
- Yesu bae maa obiara—sikafoɔ anaa ohiani, abofra anaa mpanyin, ɔsom bo anaa nea wɔmpɛ no.
- Yetumi gye Yesu ho Aɛmpa no anigye so, yeyɛ afahyɛ, na yɛkyerɛ afoforo.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ

“Ɛnnɛ wɔawo Moagyefo—yɛn Mesia, Awurade—wɔ Betlehem, Dawid kuropɔn mu!”

— Luka 2:11

Dwumadi Titire:

Good News Showdown: Mmofra faa nsɛm pa a ɛda ho ne Aɛmpa kɛse no—Yesu awo—boaboa ano.

Corner Quiz – The Shepherds’ Surprise: Mmofra kɔɔ Lukas 2 mu nsɛm ho na wɔde wɔn ho kɔɔ ɛdan mu akyirikyiri ahorow sɛ wɔanya nsɛmmisa ho mmuae.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Monsusuw Lukas 2:1–20 bom na monkasa fa sɛnea ɔhwɛfoɔ no gyee anigye so wɔ Yesu ho.
- Bisa wo ba sɛnea ɔbɛkyerɛ Aɛmpa no kyereɛ afoforo saa nnawɔtwe yi.
- Fa wɔn *Good News to Share* krataa no yɛ ɔkwan a wobefa so akɔ kasa fa Yesu ho ne nnamfoɔ anaa abusuafoɔ.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ mokaa yɛn ho yɛn afahyɛ wɔ Afehyia Pa kɛse yi ho! Yeyɛ anigye sɛ yeyɛ adwuma ne mo bom sɛnea wo ba resua sɛ Yesu awo nye nsɛm kɛkɛ—mmom ɔno ne Aɛmpa kɛse a ɛde anigye brɛ yɛn abrabɔ nnɛ ne da biara.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 13: Nsuo ne Sare so

Asem Titire: Yesu tiee Onyankopɔn, na me nso metumi tie—senea ɛye den mpo.

Nsem Titire:

- Yesu paw se wɔbɛbaptizim no wɔ Yohane nkyɛn, ɛnye efise ɔyɛɛ bɔne, na mmom se ɔde n’asɔden da Onyankopɔn anim na ɔma yen nhweso.
- Akyire yi, Yesu kɔɔ sare so, na ɔbonsam sɔɔ no hwɛe.
- Yesu de Onyankopɔn Asem dii ɔbonsam abɔnefo ho dwuma na ɔtiee Onyankopɔn nhyehyee.
- Se yehyia sɔhwɛ anaa apaw den mu a, yetumi di Yesu nhweso akyi na yede Kyerɛwsem boa yen ma yetie.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae

“Monnye mmerɛw senea mo nneyɛ pa bɛhyeren ama obiara ahu, na wɔbɛhyira mo Agya a ɔwɔ ɔsoro no.”

— Mateo 5:16

Dwumadi Titire:

Would You Follow That Example?: Mmofra kɔɔ akasa fa nhweso pa ne bɔne ho na wɔsuae se Yesu ne yen nhweso a ɔye pɛ.

Object Lesson – Yɛa Yen Nsa Ho Ho: Wɔde nsuo ne samina dii dwuma se nhweso a ɛkyerɛ asɔden ne asubɔ.

Is this a Bible Verse?: Mmofra suae senea wobetumi ahu Onyankopɔn Asem na senea Yesu de no gyinaa pintinn wɔ sɔhwɛ ho.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Kasa kyere wo ba fa bere a ɔte nka se ɔrehwehwɛ bɔne ho.
- Sua kyerew kronkron bi bom (te se Yosua 1:9 anaa Mmɛbusɛm 3:5) a ɔbɛkae bere a ɔrehyia apaw den mu.
- Monkasa fa asubɔ ho na monkyerɛ senea ɛkyerɛ se yɛpɛ se yedi Yesu akyi.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase se moaboa wo ba ma ɔahu se Yesu ne nhweso a ɛye pɛ paa a yɛbedi akyi. Se ɔhyia apaw den anaa sɔhwɛ saa nnawɔtwe yi a, kyekyere no ma ɔkae se Yesu gyinaa pintinn gyidi wɔ Onyankopɔn Asem ho—na kae no nso se ɔbetumi ayɛ saa ara.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 14: Fi Apɔnkyerɛfo kɔ Asuafo

Asɛm Titire: Yesu frɛ apɔnkyerɛfo no sɛ wɔgyae biribiara na wɔdi n'akyi, na ɔfrɛ me nso sɛ menyɛ saa ara.

Nsɛm Titire:

- Yesu frɛ apɔnkyerɛfo a wɔn yɛ nkurɔfo amammerɛ, te sɛ Petro ne Andrea, sɛ wɔgyae wɔn nkɔfa so na wɔdi n'akyi.
- Wɔn anntwitwa ho—wɔtiee Yesu sɛnea ɛkyerɛ sɛ wɔgyaee nea wonim nyinaa.
- Yesu frɛ yɛn nnɛ sɛ yɛnnsuasua no, yɛnngyidi no ho, na yɛnkyerɛ ne dɔ kyere afoforo.
- Abofra mpo betumi adi Yesu akyi wɔ fie, sukuu, ne wɔn nnamfo mu.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae

“Monnye mmerɛw sɛnea mo nneyɛe pa bɛhyerɛn ama obiara ahu, na wɔbɛhyira mo Agya a ɔwɔ ɔsoro no.”

— Mateo 5:16

Dwumadi Titire:

Yes or No? Decision Dash: Mmofra yɛɛ nsehwe a ɛboa wɔn ma wɔyɛ apaw ntɛm wɔ Yesu akwan mu, na ɛkyerɛ sɛnea wɔn apaw da adi sɛ wɔyɛ Yesu akyidifo.

Follow Me Fish Craft: Mmofra yɛɛ apɔnkye adwuma-ade a ɛkae wɔn sɛ Yesu frɛ nnipa amammerɛ—sɛ wɔn ara—sɛ wɔdi n'akyi.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba nea ɛkyerɛ sɛ ɔdi Yesu akyi wɔ n'adwuma da biara mu.
- Kyekyere no ma ɔhwehwe kwan baako saa nnawɔtwe yi a ɔbetie Yesu—te sɛ yɛayɛ ɔdɔ, afa obi ka ho, anaa aboa obi wɔ mmарima mu.
- Fa apɔnkye adwuma-ade a ɔyɛ no yɛ akyinnye sɛnea mobɛfa so akɔ so kasa fa Yesu ho sɛ ɔfrɛ yɛn nyinaa sɛ yɛdi n'akyi.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ mode wo ho to wo ba so ma ɔdi Yesu akyi, sɛnea asuafo a edi kan yɛ no. Saa nnawɔtwe yi, momfa ahotoso hyɛ mo ba nkuran wɔ mmere ketewa a ɔtie na ɔdi Yesu akyi—efise ɛyɛ mmere ketewa no na ɛtumi yɛ akwan a ɛda gyidi kɛse adi.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 15: Osuo ne ɔbotan a ɛye Pintinn

Asɛm Titire: Yɛn nyinaa wɔ da a ɛye den, nanso sɛ yɛde yɛn abrabɔ to Yesu so a, ɔboa yɛn ma yɛgyina pintinn.

Nsɛm Titire:

- Yesu kaee anansesɛm fa nnipa baanu a wɔyɛɛ dan ho: obi sii ne dan wɔ ɔbotan so (wɔte Yesu asɛm na wɔdi so) na obi sii ne dan wɔ asɛn so (wɔpo Yesu asɛm).
- Sɛ osuo ne mframa baa mu a, dan a ɛwɔ ɔbotan so gyinaa pintinn, na nea ɛwɔ asɛn so bubu.
- Sɛ yɛte Yesu asɛm na yɛdi so a, yɛrebɔ yɛn abrabɔ wɔ ɔbotan a ɛye den so.
- Sɛnea abrabɔ yɛ den anaa ɛye anibere mu mpo a, Yesu boa yɛn ma yɛgyina pintinn na yɛda ne dɔ adi kyere afoforo.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae

“Monnye mmerɛw sɛnea mo nneyɛ pa bɛhyerɛn ama obiara ahu, na wɔbɛhyira mo Agya a ɔwɔ ɔsoro no.”

— Mateo 5:16

Dwumadi Titire:

Build on the Rock Challenge: Mmofra suaa sɛnea ɛda ho adi sɛ wobesi dan wɔ ɔbotan a ɛye den anaa asɛn a ɛwosow, na ɛboa wɔn ma wotumi huu sɛnea ɛte sɛn sɛ wobesi wɔn abrabɔ wɔ Yesu so.

Jesus is My Rock Craft: Mmofra hyɛɛ ɔbotan ho nsusui a wɔde kɔɔ fie sɛ akyinnye sɛ Yesu ne wɔn ɔbotan a ɛye pintinn.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba sɛnea ɛda ho adi sɛ ɔbɛbɔ ne abrabɔ wɔ ɔbotan so anaa wɔ asɛn so.
- Fa ɔbotan a ɔde hyɛɛ nsusui no hyɛ baabi a ɔbɛhu saa nnawɔtwe yi sɛ akyinnye sɛ ɔnsom Yesu asɛm na ɔmmɔ n’ani da ho wɔ ɔhaw mu.
- Kyekyere no ma ɔnsusuw kwan baako a ɔbɛfa so “abesi ɔbotan so” saa nnawɔtwe yi sɛ ɔbɛtie Yesu wɔ sukuu, fie, anaa ne nnamfo mu.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ moboa wo ba ma ɔrebɔ ne abrabɔ wɔ Yesu so! Momma yɛn nsa nkɔ so kyere wɔn Yesu dɔ ne nokware, sɛnea wɔbɛgyina pintinn na wɔahye akyɛde kɛse mu, sɛnea da yɛ den mpo.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 16: Hunu Ade Kɛsɛ a Ɛyɛ Nokware

Asɛm Titire: Sɛ medi Yesu akyi sɛ me Hene a, me nya ade kɛsɛ a ɛboro nyinaa so: nkwa wɔ ne Ahennie mu.

Nsɛm Titire:

- Yesu kaa anansesɛm fa ɔbarima bi ho a ɔhunuu ade a ɛsom bo paa, na ɔgyaa biribiara sɛ ɔbenya no.
- Onyankopɔn Ahennie ne ade kɛsɛ a ɛboro nyinaa so—ɛda hɔ daa na ɛyɛ sen biribiara a yɛbenya asase so.
- Yɛn ntumi nkɔ Onyankopɔn Ahennie mu wɔ yɛn papa anaa yɛn sika so; yɛkɔ mu pɛpɛpɛ sɛ yɛde Yesu ho gyidi sɛ yɛn Hene na yɛdi n’akyi.
- Onyankopɔn Ahennie yɛ ade titire a ɛsom bo sen biribiara, enti ɛsɛ sɛ yɛde yɛn abrabo nyinaa hyɛ mu.
- Sɛ yɛdi Yesu akyi a, yɛyɛ ne Ahennie mufo, na yɛtumi ka akyerɛ afoforo sɛnea wɔn nso betumi abɛka ho.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ: “Monnye mmerɛw sɛnea mo nneyɛ pa bɛhyɛn ama obiara ahu, na wɔbɛhyira mo Agya a ɔwɔ ɔsoro no.”

— Mateo 5:16

Dwumadi Titire:

Treasure Hunt anaa Treasure Box Activity: Mmofra suae sɛ, sɛnea ɛyɛ anigye sɛ wuhu ade a ɛsom bo, saa ara na Onyankopɔn Ahennie yɛ ade kɛsɛ a ɛboro nyinaa so.

Kingdom Treasure Match Game & Would You Rather: Mmofra boaa adeso a ɛwɔ asase so ho ano ne Onyankopɔn Ahennie a ɛda hɔ daa, na ɛkyerɛ wɔn sɛ Onyankopɔn Ahennie som bo sen biribiara.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba nea ɔte ase sɛ Onyankopɔn Ahennie som bo sen agorɔade, sika, anaa ade a ɛwɔ asase so.
- Kyekyere no ma ɔnka “Aɛmpa” fa Yesu ho kyere nnamfo bi saa nnawɔtwe yi—te sɛ obi a ɔkyerɛ obi ade a wɔahintaw a ɛsom bo.
- Boa no ma ɔnhwehwe kwan a ɔbɛfa so ada sɛ ɔyɛ Onyankopɔn Ahennie mufo—sɛ ɔdo afoforo, ɔtie Yesu, na ɔyɛ adwuma pa a ɛda n’adɛ adi.

Meda Mo Ase! Meda mo ase sɛ moboa wo ba ma ɔte ase sɛ Yesu akyi yɛ ade kɛsɛ a ɛboro nyinaa so. Momma yɛn nyinaa nko so nkuran wɔn ma wɔtena ase sɛ Onyankopɔn Ahennie mu nnipa da biara.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 17: Wɔfaa No Mfiridwemu!

Asɛm Titire: Yesu siesie nea abubu—ɛwɔ yɛn mu ne yɛn ho nyinaa.

Nsɛm Titire:

- Nnamfo baanan de onipa a n’akoma anntumi mmɔ ne nan kɔɔ Yesu nkyɛn, na wɔgyee dii sɛ Yesu betumi asan no.
- Yesu yɛɛ ade titire sen so—ɔde bɔne a ɔyɛ nyinaa kyɛɛ no kan, na ɛkyerɛ sɛ yɛn akoma siesie yɛ kɛse sen yɛn nipadua ho.
- Yesu wɔ tumi sɛ ɔbɛsɛ yɛn nipadua yare ne sɛ ɔde yɛn bɔne bɛkyɛ, efisɛ ɔno ne Onyankopɔn.
- ɛnyɛ ɔhaw biara kɛse sen Yesu—ɔpɛ sɛ ɔboa yɛn mu ne yɛn ho nyinaa.
- Sɛ yɛde yɛn nsɛm brɛ Yesu a, ɔtumi boa yɛn, kyɛ yɛn, na ma yɛn akoma ho yɛ fitaa.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ

“Yesu Kristo yɛ pɛ dɛnn nnɛ, ɛnnora ne daa.”

— Hebrifo 13:8

Dwumadi Titire:

Which is Harder? Challenge: ɛboa ma mmofra huu sɛ senea nipadua yare mu ho yɛ anwonwade, deɛ ɛboro so ne bɔne kyɛ a ɛyɛ anwonwade kɛse paa.

Healing Hearts & Bodies Match Game: Mmofra suae sɛ Yesu yɛ ɔdɔ wɔ yɛn ho nhu nsɛm (yare, mpirae) ne yɛn mu nsɛm (yaw, bɔne) ho nyinaa.

Forgiveness Relay – Drop the Weight: Dwumadi a ɛkyerɛ sɛ Yesu gye yɛn bɔne fɛ yɛn so—yennsɛ so bio.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Kasa kyere wo ba fa bere bi a ɔtee yaw wɔ ne mu (te sɛ wɔgyaa no anaa ɔtee bɔne ho yaw). Kae no sɛ Yesu pɛ sɛ ɔsiesie saa yaw no na ɔde bɔne kyɛ.
- Kyekyere wo ba ma ɔnkasa kyere Yesu saa nnawɔtwe yi bere a ɔte yaw, ɔyɛ hu, anaa ɔyɛ bɔne.
- Fa akoma krataa anaa sticker a ofii nkyerɛkyerɛ no mu yɛ akyinnye sɛ Yesu yɛ ɔsɔfo a ɔsiesie na ɔde bɔne kyɛ.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ moboa wo ba ma ɔresua sɛ ɔhaw biara nni kɛse wɔ Yesu anim. Kɔ so hyɛ no nkuran ma ɔde ne ho haw a ɛyɛ nipadua ho ne nea ɛyɛ akoma ho brɛ Yesu—ɔwɔ ho daa sɛ ɔbɛboa ne de bɔne kyɛ.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 18: Brodo 5, Apɔnkye 2, na Nnipadɔm 5,000 a Wɔyɛ Mfasoɔ

Asɛm Titire: Sɛ yɛde yɛn ho to Yesu so a, yɛhunu ne tumi sɛ ɔhwɛ yɛn so.

Nsɛm Titire:

- Nnipadɔm kɛsɛ dii Yesu akyi, na wɔn ho yɛ wɔn kom wɔ akyiri a wɔate n’adesua no nyinaa.
- Abɔfra ketewa bi kyɛ ne aduane ketewa—brodo 5 ne apɔnkye 2—na Yesu de no maa nnipa beboro 5,000 didii.
- Yesu kyerɛ ne dɔ sɛ ɔhyɛ nnipa no ahia mu na ɔkyerɛ ne tumi sɛ ɔnoa aduane no ma ɛdɔso.
- Onyankopɔn betumi de nea ketewa a yɛde ma no boa afoforo na ada ne dɔ adi.
- Yesu pɛ sɛ yɛde nea yɛwɔ to ne so na yɛde ne ho hwɛ afoforo.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ

“Yesu Kristo yɛ pɛ denn nnɛ, ɛnnora ne daa.”

— Hebrifo 13:8

Dwumadi Titire:

Pass the Basket: Eboa ma mmofra huu sɛ Yesu betumi de nea ketewa (tɛ sɛ ɔdɔ anaa kyɛ) ayɛ akwan kɛsɛ.

Would You Give It? game: Ehyɛ mmofra nkuran ma wɔdwinnwen nea wɔbetumi de ama Yesu sɛ ɔmfɛ boa afoforo.

Care Cards: Mmofra yɛ akɔdɛɛ a ehyɛ nkuran de maa obi a ɔhia, sɛnea wɔresua sɛnea wɔbɛhwɛ afoforo so sɛ Yesu yɛ no.

Bible Story with Snack Sharing: Wɔsan yɛ Bible anansesɛm no wɔ wɔn ankasa aduan ketewa a wɔkyɛ, na ɛkyerɛ sɛnea ketewa betumi aboa nnipa bebreɛ.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba: Dɛn na wubetumi de ama obi anaa aka kyɛ obi saa nnawɔtwe yi?
- Kyekyere no ma ɔnhwehwɛ akwan a ɔbɛfa so ahwɛ afoforo so—wɔ sukuu, fie, anaa n’abusua kurom.
- Kae no sɛ ɔdɔ ketewa biara nni ketewa sen ma Yesu de ayɛ adwuma.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ moboa wo ba ma ɔahu sɛ Yesu hwɛ ne ho ahia na ɔbetumi de nea ɔwɔ aboa afoforo. Kyekyere no ma ɔmfɛ ne ho to Yesu so na ɔmpɛ sɛ ɔkyɛ ne nsa yɛ adwuma ama afoforo saa nnawɔtwe yi!

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 19: Po, Mframa ne Som

Asɛm Titire: Yesu kyerɛɛ n’ahooden ne n’adɔe sɛ ɔbɛba n’asuafo nkyɛn wɔ wɔn haw mu.

Nsɛm Titire:

- Yesu asuafo no hyiaɛ ahum wɔ po so, na wɔn ho yɛɛ wɔn hu.
- Yesu nantew nsuo so baa wɔn nkyɛn, na ɛkyerɛɛ sɛ ɔwɔ tumi wɔ abɔde nyinaa so.
- Petro fii hyɛn mu na ɔnantew nsuo so kɔɔ Yesu nkyɛn, nanso berɛ a ɔhwɛɛ mframa ne po no, ne ho yɛɛ no hu na ɔhyɛɛ asɛɛ sunkɔ.
- Yesu ntɛm ara de ne nsa bɔɔ Petro ho gyaa no, na ɛkyerɛɛ n’adɔe ne tumi.
- Saa anansesɛm yi kyere yɛn sɛ gyidi kyere sɛ yɛde yɛn ho to Yesu so, sɛnea abrabɔ yɛ hu anaa ɛyɛ anibere mpo.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ

“Yesu Kristo yɛ pɛ dɛnn nne, ɛnnora ne daa.”

— Hebrifo 13:8

Dwumadi Titire:

Would You Rather – Trust Edition: Boa ma mmofra susuw sɛnea ɛte sɛn sɛ wode wo ho to obi so wɔ berɛ a ɛyɛ hu anaa ɛnye nokware.

Floating Faith Experiment: Wode aborɔbɛw a wode guu nsuo soda mu kyerɛɛ sɛ, sɛ yɛde yɛn ho to Yesu so a, yetumi gyina hu so, na sɛ yetwitwa yɛn ani fi ne so a, yɛkɔ fam—sɛnea Petro yɛɛ no.

Trust Reminder Drawing: Mmofra de wɔn ankasa nsɛm a wote hu ho yɛɛ mfonini, na wode Yesu ka ho sɛnea ɛbɛkaɛ wɔn sɛ ɔda wɔn ho daa.

Object Lesson – Trust the Chair: ɛkyerɛɛ sɛ gyidi yɛ biribi sɛn asɛm kɛkɛ—yeyɛ no sɛnea yɛbete sɛ yɛgye di—te sɛ sɛ wokɔtɔ akonnwa so anaa wufi hyɛn mu kɔ Yesu nkyɛn.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba: Dɛn na ɛma ne ho yɛ no hu anaa ɔyɛ n’adwene? Na ɔbɛyɛ dɛn atumi de ne ho to Yesu so wɔ mu?
- Kyekyere wo ba ma ɔbɔ mpae berɛ a ɔte hu, kae no sɛ Yesu da ho daa, sɛnea abrabɔ yɛ ahum mpo.
- Monkasa fa kwan a mobefa so de mo ho to Yesu so saa nnawɔtwe yi wɔ fie, sukuu, anaa mo nnamfo mu.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ moboa wo ba ma ɔresua sɛ Yesu wɔ ahooden, ɔɔɔ, na ɔda ho daa. Kɔ so kae no sɛ ɔnfa n’ani da Yesu so, titiriw berɛ a abrabɔ yɛ den anaa ɛyɛ anibere.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 20: Hyerɛn te sɛ ɔba no

Asɛm Titire: Yesu, Onyankopɔn Ba no, yɛ Onyankopɔn pɛpɛɛpɛ ne nipa pɛpɛɛpɛ.

Nsɛm Titire:

- Yesu yɛ Onyankopɔn Ba—ɔyɛ Onyankopɔn pɛpɛɛpɛ ne nipa pɛpɛɛpɛ bere koro mu.
- Wɔ bepɔw so (Sunsum Nsakrae mu), Yesu nnamfo no huu n’anuonyam hyerɛn te sɛ owia. Ɛkyerɛ wɔn sɛ Yesu yɛ Onyankopɔn ankasa.
- Sɛnea Yesu yɛ Onyankopɔn no, ɔtenaa ase sɛ nipa, na ɔtee kom, awerɛhoɔ ne brɛ—sɛnea yɛn nso yɛ no.
- Yesu te yɛn ase efisɛ ɔyɛ nipa, na ɔtumi boa yɛn efisɛ ɔyɛ Onyankopɔn.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae

“Yesu Kristo yɛ pɛ dɛnn nnɛ, ɛnnora ne daa.”

— Hebrifo 13:8

Dwumadi Titire:

Object Lesson – Sika no: Boa ma mmofra huu Yesu sɛ ɔyɛ Onyankopɔn ne nipa—te sɛ sika a ɛwɔ nkyɛmu abien, nanso sika baako pɛ.

Follow the Leader – The Mountain Adventure: Mmofra yɛɛ sɛnea wɔde wɔn ho dii Yesu akyi kɔɔ bepɔw so, na wɔdwinnwen sɛnea asuafo no tee wɔn ho berɛ a wɔhunuu Yesu hyerɛn.

“Like Us” Sorting Game: Boa ma mmofra huu nea Yesu yɛɛ sɛ nipa (te sɛ sɛ ɔda, ɔdidii, ɔbɔɔ mpae) ne nea ɔyɛɛ sɛ Onyankopɔn (te sɛ anwonwade, bɔne kyɛ, ne wusɔre).

Jesus Is Both Poster: Mmofra yɛɛ poster a ɛkyerɛ sɛ Yesu nko ara ne nea ɔyɛ nipa pɛpɛɛpɛ ne Onyankopɔn pɛpɛɛpɛ.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba: Dɛn na ɛma Yesu te yɛn sɛnea yɛyɛ? Na dɛn na ɛma ɔda yɛn ho so?
- Kyekyere wo ba ma ɔkae sɛ efisɛ Yesu yɛ nipa a, ɔte nea ɔte mu. Na efisɛ ɔyɛ Onyankopɔn, ɔtumi boa no daa.
- Kae wo ba sɛ ɔbetumi “ahyerɛn te sɛ Yesu” saa nnawɔtwe yi wɔ ɔdɔ, kyɛ, ne dɔ mu—sɛnea ɔda Yesu ho adi kyere afoforo.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ moboa wo ba ma ɔahu sɛ Yesu yɛ Onyankopɔn ne nipa nyinaa. Kɔ so hyɛ no nkuran ma ɔde ne ho to Yesu so wɔ ne abrabɔ mu nyinaa na ɔkyere afoforo n’adɔɛ

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 21: Ɔhene no Aba

Asɛm Titire: Yesu ne Onyankopɔn Ɔhene a ɔhyɛɛ bɔ, na ɔbae sɛ ɔbɛgye yɛn fi yɛn bɔne mu—ɛnyɛ sɛnea nnipa hwɛɛ kwan no, na mmom sɛ Ɔhene a ɔyɛ dɔ, ɔde ne ho bɔɔ afɔre na ɔde kyɛ maa yɛn.

Nsɛm Titire:

- Nnipadɔm hwɛɛ kwan sɛ ɔhene a ɔwɔ ahɔɔden bɛba de ne tamfo so nkonim, nanso Yesu bae sɛ Ɔhene a ɔyɛ ahobrease sɛ ɔbɛgye wɔn fi bɔne mu.
- Yesu kɔɔ Yerusalem so te ɔkraman so, na ɛkyerɛ sɛ ɔno ne Ɔhene a Onyankopɔn hyɛɛ bɔ, nanso ɔbɛgyɛ no wɔ ɔkwan a ɛyɛ aniso.
- Yesu gyee yɛn nkwa, ɛnyɛ wɔ akodɔm anaa ahonya so, na mmom sɛ ɔde ne nkwa bɔɔ afɔre maa yɛn wɔ asɛndua so.
- Yesu frɛ obiara sɛ ɔmfa ne ho nkɔ n’ahennie a ɛda hɔ daa mu, na yɛtumi di n’akyi sɛ yɛde yɛn ho to ne so na yɛtena sɛnea ɔtenaa ase no.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae

“Efisɛ saa na Onyankopɔn dɔɔ wiase: ɔde ne Ba a ɔyɛ baako pɛ maa no, na obiara a ogye no di no, ɔrensɛɛ, na mmom ɔnya nkwa a ɛda hɔ daa.”

— Yohane 3:16

Dwumadi Titire:

This or That – The Unexpected King: Ɛboa ma mmofra huu ɔkwan a nnipa hwɛɛ kwan sɛ ɔhene bɛba ne ɔkwan a Yesu ankasa bae sɛ Ɔhene a ɔyɛ ahobrease na ɔsom.

King Comparisons & Bible Verses: Mmofra boaa ɔhene a nnipa pɛɛ ho ano ne Ɔhene a Yesu yɛɛ no, na wɔde Kyerɛwsem kyereɛ nokware no.

Invitation to God’s Kingdom Craft: Mmofra yɛɛ wɔn ankasa nhyiamu akɔde a ɛhyɛ wɔn nkae sɛ Yesu frɛ obiara sɛ ɔmfa ne ho nkɔ Onyankopɔn Ahennie mu.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba: Dɛn na ɛda hɔ ntam wɔ ɔhene a nnipa pɛɛ ne Ɔhene a Yesu yɛɛ no mu?
- Monkasa fa akwan a mo abusua betumi de ne dɔ, ne kyɛ, ne ayamyɛ kyere da biara sɛnea mobɛyɛ afahyɛ ma Yesu sɛ Ɔhene.
- Kyekyere wo ba ma ɔkyerɛ n’adwuma-ade *invitation card* no kyere obi a ɔwɔ fie anaa nnamfo bi, na ɔkae sɛ Yesu frɛ yɛn nyinaa sɛ yɛnkɔ n’ahennie mu.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ moboa wo ba ma ɔahu sɛ Yesu ne Ɔhene ankasa a ɔdi ahennie wɔ dɔ ne afɔrebo mu. Kɔ so kae no sɛ Yesu akyi di yɛ apaw a ɛyɛ pa sen biara a wobetumi ayɛ da biara.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 22: Paanoo a Wɔbubu, Dɔ a Wɔhwie

Asɛm Titire: Awurade Adidibea ye adidibea titire a eboa yen ma yɛkae Yesu afɔrebɔ na yɛhwɛ n’asan aba anim.

Nsɛm Titire:

- Yesu kyɛɛ adidibea titire (Awurade Adidibea) ne n’asuafo ansa na ɔkɔɔ asɛndua so.
- Adidibea no mu, paano kae yen sɛ Yesu nipadua a ɔde maa yen, na kuruwa kae yen sɛ ne mogya a ɔhwiee maa yen.
- Awurade Adidibea ye kwan a ɛma yɛkae Yesu dɔ ne afɔrebɔ, na ɛye nkae nso sɛ ɔhyɛɛ bɔ sɛ ɔbesan aba na ɔne yen beyɛ afahye wɔ Onyankopɔn Ahennie mu.
- Yɛtumi tena ase wɔ anidaso a Yesu besan aba, sɛnea yɛdɔ afoforo, yɛsom, yɛkyerɛ Aɛmpa, na yɛdi Yesu akyi da biara.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae

“Efise saa na Onyankopɔn dɔɔ wiase: ɔde ne Ba a ɔye baako pɛ maa no, na obiara a ogye no di no, ɔrensɛ, na mmom ɔnya nkwa a ɛda hɔ daa.”

— Yohane 3:16

Dwumadi Titire:

Backpack Journey anaa Suitcase Craft: Mmofra hyɛɛ “adwuma ahonia” mu (te sɛ dɔ, Onyankopɔn Aɛm, som) sɛ nkae sɛnea wɔbetena ase wɔ ɔkwan a ɛkyerɛ sɛ wɔwɔ abotɔyam sɛ Yesu besan aba.

Luggage Tag Craft: Mmofra yɛɛ luggage tags a ɛkae wɔn sɛ wɔye Onyankopɔn abusua mufo na wɔtena ase a ɛye nhyehyɛɛ ma n’asan aba.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba: Adɛn nti na yɛkɔ so ye Awurade Adidibea nnɛ? Na dɛn na eboa yen ma yɛkae?
- Monkasa fa sɛnea mo abusua betumi atena ase a ɛkyerɛ sɛ moyɛ abotɔyam sɛ Yesu besan aba.
- Kyekyere wo ba ma ɔde luggage tag a ɔyɛɛ no hyɛ ne bag anaa ne Bible so sɛ nkae sɛ Yesu besan aba.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ moboa wo ba ma ɔkae Yesu afɔrebɔ na ɔhwɛ n’asan aba anim. Kɔ so hyɛ no nkuran ma ɔtena ase a ɛda Yesu dɔ adi na ɔye afahye wɔ anidaso a yɛwɔ wɔ ne mu!

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 23: Ntɔsoɔ a Ɔtɔe

Asɛm Titire: Yesu wui wɔ asɛndua so sɛnea ɛbɛyɛ a mɛnya bɔne kyɛ na metena Onyankopɔn nkyɛn daa.

Nsɛm Titire:

- Bɔne te sɛ akɔntɔn kɛsɛ a ɛkyekyerɛ yɛn fi Onyankopɔn ho—na yɛn ara ntumi ngyee fi mu.
- Yesu faa asotwe a ɛfata yɛn so sɛ ɔwui wɔ asɛndua so. Sɛ yɛdɛ yɛn ho to ne so a, yɛn bɔne kyɛ, na Onyankopɔn de akoma foforo ne abrabo foforo ma yɛn.
- Mpaemufɔ baanɔ a wɔwui Yesu nkyɛn kyere sɛ obiara wɔ hokwan sɛ ɔbɛgyedi anaa ɔbɛpo no.
- Yesu de bɔne kyɛ ne nkwa a ɛda ho daa ma obiara a ɔpɛ sɛ ɔbɛgye no di sɛ Agyefo ne Hene.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae

“Efise saa na Onyankopɔn dɔɔ wiase: ɔde ne Ba a ɔyɛ baako pɛ maa no, na obiara a ogye no di no, ɔrensɛɛ, na mmom ɔnya nkwa a ɛda ho daa.”

—Yohane 3:16

Dwumadi Titire:

Impossible Carry Challenge: Mmofra bɔɔ mmɔden de nneɛma bebreɛ so, na wɔn tee sɛnea akɔntɔn no yɛ duru—te sɛ bɔne a ɛde yɛn kɔ fam.

Bridge Illustration: Mmofra huu sɛ Yesu asɛndua yɛ ɔkwan a ɛbo Onyankopɔn ne yɛn ntam, biribi a yɛn ara ntumi nyɛ.

Salvation Prayer and ABC of Salvation: Mmofra yɛɛ dwumadi a ɛboa wɔn ma wɔdwinnwen sɛnea wɔbɛgyedi Yesu ankasa sɛ wɔn Agyefo, na wɔte ase sɛnea wɔbɛyɛ mmuɛ wɔ n’akyɛde ho.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba: Adɛn nti na Yesu wui ma yɛn bɔne? Na dɛn na ɛkyerɛ sɛ yɛgye no di sɛ yɛn Agyefo?
- Monsan nhwɛ *ABC of Salvation* bom (Admit = Kyerɛ sɛ yɛyɛ bɔnefo, Believe = Gye Yesu di, Choose = Paw sɛ yɛbedi n’akyi).
- Monkasa fa sɛnea Yesu akyɛde a ɛyɛ bɔne kyɛ no sesa yɛn abrabo—yɛtena mu a yɛnni fɔ, yɛkyerɛ dɔ, na yɛdɛ kyɛ afoforo.
- Kyekyerɛ wo ba ma ɔnkasa kyere Yesu berɛ a ɔte fɔ, ɔyɛ hu, anaa ɔyɛ mfomso, na ɔmfa n’ani da no so sɛ ɔbɛkyɛ no na aboa no.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ moboa wo ba ma ɔresua akyɛde kɛsɛ a Yesu afɔrebɔ yɛ. Kɔ so hyɛ no nkuran ma ɔde ne ho to Yesu so da biara na ɔka Asempa a ɛfa n’adɔɛ ne bɔne kyɛ ho kyere afoforo.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 24: Onye Ha—Ote Ase!

Asɛm Titire: Yesu te ase, enti minnim da biara sɛ me nko ara, na minim sɛ Onyankopɔn ahooɔden ye nokware.

Nsɛm Titire:

- Yesu nnamfo no yee aniso kese bere a wohunuu oɔa no wosow—nanso eyee aniso a eye kese sen biara efise Yesu wusoree, senea okae no.
Wusoree no kyere sɛ Onyankopɔn ahooɔden ye nokware na Yesu te ase daa.
- Efise Yesu te ase, yen nko ara nni ho da biara. Yetumi de yen hu, yen apaw ne yen abrabɔ nyinaa hye ne nsa.
- Asadan a wosow no nye asɛm a atwam nko ara—esesaa biribiara ma yen nne.

Kyerɛw Kronkron a Yekae

“Efise saa na Onyankopɔn dɔɔ wiase: oɔde ne Ba a oye baako pe maa no, na obiara a ogye no di no, ɔrensee, na mmom onya nkwa a eɔa ho daa.”

— Yohane 3:16

Dwumadi Titire:

Power You Can't See: Mmofra hui sɛ nneema a w'ani nntumi nhu (te sɛ mframa) wo ahooɔden ankasa—te sɛ Yesu a oɔa ho daa wo yen nkyen.

Where Do You See Jesus' Power?: Mmofra dwinnwen fa akwan a wohunu ne hu Yesu ahooɔden wo won abrabɔ mu nne da ho.

Nea Mupɛtumi Aye Wo Fie:

- Bisa wo ba: Eyee den na Yesu akyidifo tee won ho bere a wohunuu oɔa a wosow? Na den na eye ama yen sɛ yete ase sɛ Yesu te ase nne?
- Kyekyere no ma onhwewɛ akwan a ohunu Onyankopɔn ahooɔden wo n'abrabɔ da biara mu (mpae a woye a wotua so, asomdwoe bere a ote hu, akokoduru sɛ oye dee eye nokware).
- Kae no sɛ Yesu da ho daa wo ne nkyen, senea ote n'akyi anaa oye n'aniwu mu mpo.
- Kyekyere no ma onkyere obi Asempa a efa Yesu wusore ho saa nnawotwe yi.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ mokaa Asempa kese yi ho ne mo ba—sɛ Yesu te ase! Ko so hye no nkuran ma omfa ne ho to ne tumi so na onkyere afoforo n'adɔe.

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 25: Yɛyɛ Papa Sen Sɛ Yɛyɛ Bom

Asɛm Titire: Metumi abɛyɛ Onyankopɔn asafo mu baako sɛnea meda gyidi mu nkɔsoɔ ne afoforo—sɛnea asafo a edi kan yɛe no!

Nsɛm Titire:

- Asafo a edi kan no nyinaa nyaa gyidi mu nkɔsoɔ sɛ wɔbɔɔ mpae, kyɛɛ wɔn ho, yɛe som, na hwɛɛ wɔn ho so (Asomafo Nnwuma 2:42-47).
- Asafo no nyɛ dan nko ara—na mmom, ɛyɛ Onyankopɔn nkurɔfo a wɔda wɔn gyidi adi wɔ wɔn abrabɔ mu.
- Nnɛ nso, yetumi nyaa gyidi mu nkɔsoɔ sɛnea yɛyɛ asafo mu, yɛka ho wɔ nkutoɔ, na yɛboa afoforo.
- Yesu akyi di nyɛ biribi a yɛyɛ yɛn nko ara—y’ahiasɛm sɛ yɛboa yɛn ho!

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae

“Na mɛpɛ sɛ moanya ahɔɔden sɛnea Onyankopɔn nkurɔfo nyinaa nya no, sɛ mobɛte ase sɛnea ne dɔ kɛsɛ—ɛyɛ trɛw, ɛyɛ tenten, ɛyɛ soronko na ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ.”

— Efesofo 3:18

Dwumadi Titire:

Build It Together: Mmofra yɛɛ akuw na wɔyɛɛ mpɔtam ntorobentorobɛ, na wɔsuae sɛ yɛyɛ den na yɛyɛ papa sen sɛ yɛyɛ yɛn ho bom—sɛnea asafo a edi kan yɛe no.

This Is the Church?: Mmofra suae sɛ nea ɛyɛ asafo no nyɛ dan, na mmom Onyankopɔn nkurɔfo ankasa.

Be the Church Together: Mmofra yɛɛ asafo a edi kan ho nsɛm mu yɛɛ ade—wɔbɔɔ mpae, wɔyɛɛ som, wɔkyɛɛ nneema, na wɔdidii nnam bom—na ɛkyerɛɛ sɛnea yɛbɛda yɛn gyidi adi ne afoforo bom.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba: Nneɛma bɛn na asafo a edi kan yɛe bom? Na yɛbɛyɛ saa nneɛma no dɛn nnɛ?
- Monkasa fa sɛnea mo abusua betumi anya gyidi mu nkɔsoɔ bom—wɔ mpaeɔ, asom, som adwuma, anaa sɛ mohyɛ asafo mu.
- Kyekyere wo ba ma ɔfrɛ nnamfo bi kɔ asafo anaa ɔda Onyankopɔn dɔ adi sɛ ɔkyɛ anaa ɔboa obi saa nnawɔtwe yi.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ moboa wo ba ma ɔahu sɛ ɔnnsuasua Yesu nko ara. Sɛ yɛyɛ bom a, yɛyɛ Onyankopɔn abusua mu, na yɛn gyidi nya ahɔɔden kɛsɛ berɛ a yɛyɛ abrabɔ bom!

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 26: Saulo Hyiaa Yesu

Asɛm Titire: Sɛ mihyia Yesu a, me abrabɔ sesa.

Nsɛm Titire:

- Saulo yɛɛ atamfo ma wɔn a wɔdi Yesu akyi, nanso bere a ɔhyiaa Yesu wɔ ɔkwan a ɔkɔɔ Damasko so no, biribiara sesaa (Asomafo Nnwuma 9).
- Yesu de bɔne nyinaa kyɛ—nea obi yɛɛ nyinaa ho nhia—na ɔma no ɔkwan foforo a ɔbɛfa so tena ase.
- Sɛ yɛde yɛn ho to Yesu so a, yɛn akoma sesa—na yɛhyɛ ase tena ase foforo a ɛda dɔ, kyɛ, ne mmoa adi.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ

“Na mepɛ sɛ moanya ahɔɔden sɛnea Onyankopɔn nkurɔfo nyinaa nya no, sɛ mobɛte ase sɛnea ne dɔ kɛse—ɛyɛ trɛw, ɛyɛ tenten, ɛyɛ soronko na ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ.”

— Efesofo 3:18

Dwumadi Titire:

Forgiveness Wash: Mmofra popoo nsɛm te sɛ “bɔne” ne “pɛdeɛ” fi papanim de hui sɛ Yesu de bɔne nyinaa kyɛ.

Inside-Out Glasses: Mmofra suae sɛ Yesu sesa nea yɛhwɛ wiase ne afoforo mu.

God’s Purpose Path: Mmofra nantew kwan a wɔde kɔhwɛɛ krataa a ɛkyerɛ akwan a wɔbɛfa so tena ase ma Yesu (boa, bɔ mpae, kyɛ, kyere Asempa, ne nneɛma foforo).

Heart Change Craft: Mmofra kyere Saulo abrabɔ ansa na ɔhyia Yesu ne nea ɛyɛɛ akyire, na wɔkyerɛɛ nso sɛnea wɔpɛ sɛ Yesu bɛsesa wɔn ankasa abrabɔ.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba: Den na Yesu yɛɛ maa Saulo? Na Yesu resesa wo abrabɔ den?
- Monsusuw ho bom fa akwan a mo abusua betumi ada akoma a asesa adi (kyɛ, dɔ, aboa afoforo).
- Kyekyere wo ba ma ɔkyerɛw anaa ɔkaɛ sɛ: “Efisɛ minim Yesu nti, metumi...” na ɔtena ase te saa saa nnawɔtwe yi.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ moboa wo ba ma ɔte ase sɛ Yesu dɔ ne bɔne kyɛ betumi asesa obiara abrabɔ—wɔn nso ka ho. Yesu de akoma foforo, akwanya foforo, na mmoa ma yɛn ma yɛtena ase ma no da biara!

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 27: Abɔde Foforo Wɔ Kristo mu

Asɛm Titire: Esiane Yesu nti, mayɛ abɔde foforo! Osesa me ma mete ase ma no.

Nsɛm Titire:

- Sɛ yɛde yɛn ho to Yesu so a, ɔnnɛ yɛn nsɛm a yɛabɔ mu nkɔfa yɛn nkutoo—ɔma yɛyɛ abɔde foforo pɛ (2 Korintofo 5:17).
- Yesu ka kyɛrɛ Nikodemo sɛ sɛ obi “wɔɔ foforo” a, ɛkyɛrɛ sɛ ɔnam Onyankopɔn so hyɛ abrabɔ foforo ase, ɛnyɛ sɛ ɔyɛ abofra foforo bio, na mmom ɔyɛ obi a ne koma ayɛ foforo (Yohane 3).
- Sɛ yɛyɛ abɔde foforo a, yɛte ase akɔtɔ so—yɛda dɔ adi, yɛyɛ papa, yɛkyɛ, na yɛkyɛrɛ Yesu akyɛrɛ afoforo.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkaɛ:

“Na mepɛ sɛ moanya ahoɔden sɛnea Onyankopɔn nkurɔfo nyinaa nya no, sɛ mobɛte ase sɛnea ne dɔ kɛse—ɛyɛ trɛw, ɛyɛ tenten, ɛyɛ soronko na ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ.”

— Efesofo 3:18

Dwumadi Titire:

- *Old vs. New Matching Game:* Mmofra faa nneɛma dada ne foforo ho nsɛm (te sɛ ɔkɔtɔ ne apɔnkyɛ) kɔhyɛ no mu sɛnea Yesu sesa yɛn.
- *Tear It Up, Make It New:* Mmofra hui sɛ Yesu de yɛn ma yɛnya abrabɔ foforo, ɛnyɛ sɛ ɔpira dada na ɔde yɛn bɔ ho.
- *Butterfly Craft & Art Transformation:* Mmofra yɛɛ apɔnkyɛ ne nsusuie bi, sesaa nsusuie a ɛyɛ awɛrɛhow maa nsusuie a ɛyɛ anigye, de kae wɔn abrabɔ foforo a Yesu de ma.
- *Clean Slate Activity:* Mmofra hui sɛ Yesu popo yɛn bɔne nyinaa, ma yɛnya kwan foforo.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba: Dɛn na ɛkyɛrɛ sɛ Yesu de yɛn yɛ abɔde foforo?
- Boa no ma ɔhwɛhwɛ ɔkwan baako a ɔbɛfa so abɔ ne bra foforo nnawɔtwe yi efisɛ ɔnim Yesu (te sɛ papa, kyɛ, anaa aboa obi).
- Ka kyɛrɛ no sɛ Yesu nnyɛ sɛ ɔma yɛyɛ papa kɛkɛ—ɔde yɛn yɛ abɔde foforo!

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ moboa wo ba ma ɔte amanneɛ kɛse yi ase sɛ, esiane Yesu nti, ɔyɛ abɔde foforo. Momfa nkyerɛkyɛrɛ no hyɛ no nkuran sɛ ɔnnɛyɛ ne abrabɔ foforo adi wɔ dɔ, kyɛ, ne papa da biara mu!

Crossroads Connection

Nkyerɛkyerɛ 28: Onyankopɔn Akode

Asem Titire: Sɛ mehyɛ Onyankopɔn akode a, metumi gyina pintinn wɔ ɔhaw biara mu.

Nsem Titire:

- Onyankopɔn de honhom mu akode hyɛ yɛn ma yɛatumi gyina pintinn wɔ yɛn gyidi mu na yɛatumi abɔ yɛn ho ban wɔ abrabɔ mu ɔhaw so (Efesofɔ 6:10-17).
- Akode biara a Onyankopɔn de ma yɛn boa yɛn koma, yɛn adwene, ne yɛn nneyɛe ho—na ɛma yɛtumi di Yesu akyi senea ɛyɛ den mpo.
- Yɛmmfa nsa ne akwan kɔko mma yɛn—yɛde gyidie, nokware, tenenee, asomdwoee, yɛn gyidi, ne Onyankopɔn Asem na yɛkɔko.

Kyerɛw Kronkron a Yɛkae:

“Na mepɛ sɛ moanya ahɔɔden senea Onyankopɔn nkurɔfo nyinaa nya no, sɛ mobɛte ase senea ne dɔ kɛse—ɛyɛ trɛw, ɛyɛ tenten, ɛyɛ soronko na ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ.”

— Efesofɔ 3:18

Dwumadi Titire:

- *Gyidi Akode Dwumadi:* Mmofra yɛɛ wɔn ankasa akode senea ɛbɛkae wɔn sɛ wɔmfɔ wɔn ho nto Yesu so bere a abrabɔ yɛ den.
- *Akode Ne Bible Agyanom:* Mmofra kyereɛ senea Onyankopɔn akode boaa Bible agyanom ma wɔgyinaa pintinn—na ɛkyereɛ sɛ ɔboa yɛn nso.
- *Dada vs. Foforɔ Ahyehyɛmu:* Mmofra hwɛɛ nea wɔbɛyɛ wɔ nsem a ɛda wɔn anim da biara so senea wɔbɛyɛ wɔn ho adwene wɔ Onyankopɔn akode mu.

Nea Mupɛtumi Ayɛ Wɔ Fie:

- Bisa wo ba: Hena akode fa no na wopɛ sen wɔ nnawɔtwe yi mu?
- Boa no ma ɔbɛhwɛhwɛ ɔkwan a ɔbɛfa so ahyɛ Onyankopɔn akode da biara (mpae, Bible kenkan, senea ɔbɛyɛ papa, ne nsem foforɔ).
- Fa Gyidi Akode dwumadi anaa wɔn Onyankopɔn Akode poster kyereɛ wɔn sɛ wɔnyɛ wɔn nko—Onyankopɔn da ho ara na ɔde nea ehia wɔn nyinaa ma wɔn senea wɔbɛgyina pintinn.

Meda Mo Ase!

Meda mo ase sɛ motea mo ba nkuran ma ɔgyina pintinn wɔ ne gyidi mu. Kae no sɛ senea Crossroads Club bɛwie mpo a, Onyankopɔn da ho ara, na ɔde ne akode bɛhyɛ wɔn da biara—wɔ fie, sukuu, ne baabiara a wɔkɔ!